





TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2014
MOPHATO 1 SETSWANA PUO YA GAE
MEMORANTAMO

MADUO: 20

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 2.

O SE ABELE HALOFO YA MADUO.

DIPOTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO						
1.1	p kgotsa P ✓	1						
1.2	b kgotsa B ✓	1						
2.1	jeke ✓ (e kopolotswe sentle)	1						
2.2	pene ✓ (e kopolotswe sentle)	1						
3.1	<table border="1"> <tr> <td>Letsatsi kwa polaseng.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Letsatsi kwa serapeng sa diphologolo.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Letsatsi kwa letamomg.</td> <td>x</td> </tr> </table> ✓	Letsatsi kwa polaseng.		Letsatsi kwa serapeng sa diphologolo.		Letsatsi kwa letamomg.	x	1
Letsatsi kwa polaseng.								
Letsatsi kwa serapeng sa diphologolo.								
Letsatsi kwa letamomg.	x							
3.2	rre ✓	1						
3.3	<table border="1"> <tr> <td>Rre o besa ditlhapi.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ba kolobetswa ke letloa.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Botlhe ba itumetse kwa letamong.</td> <td>3</td> </tr> </table> ✓ Neela leduo le le lengwe mo karabong e e nepagetseng. O se abele halofo ya maduo.	Rre o besa ditlhapi.	2	Ba kolobetswa ke letloa.	1	Botlhe ba itumetse kwa letamong.	3	1
Rre o besa ditlhapi.	2							
Ba kolobetswa ke letloa.	1							
Botlhe ba itumetse kwa letamong.	3							
4.	D ✓	1						
5.	letsatsi ✓ (mopeleto o o nepagetseng o a tlhokega)	1						
6.	A ✓	1						

DIPOTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO
7.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Mosetsana o nelwa ke pula. Lebo o tshwara tlhapi. </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">✓</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	2
8.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ✓ ✓ </div> <p>Ba botlhe ba itumetse kwa letamong. (E kopolotswe sentle)</p>	2
9.1	C	1
9.2	bese (E kopolotswe sentle)	1
10.1	Mosimane o a taboga/O a taboga/o itumetse. ✓ (karabo nngwe le nngwe e e tsamaisanang le setshwantsho e nepagetse.) (leduo le le lengwe la tatelano e e nepagetseng ya mafoko)	1
10.2	Lebelela ruboriki.	3
GOTLHE:20		

RUBORIKI YA POTSO 10			
0 Leduo	1 Leduo	2 Maduo	3 Maduo
<ul style="list-style-type: none"> • Ga go na maiteko a a dirilweng. • O kopolotse ditaelo. • O kwadile bontlhabongwe ba polelo. • Mafoko a a kwadilweng ga a tsamaelane le setshwantsho. • Polelo e le 1 e e sa tsamaelaneng le setshwantsho. 	<p><u>Ikgatholose diphoso tsa thutapuo le mopeleto.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile dipolelo di le 2 tse di sa tsamaelaneng le setlhogo. <p style="text-align: center;">KGOTSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile polelo e le 1 e e bonolo e e tsamaelanang le setlhogo. 	<p><u>Ikgatholose diphoso tsa thutapuo le mopeleto.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile dipolelo di le 2 tse di maleba fela di na le diphoso tsa matshwao a puiso le tsa sekgala mo gare ga mafoko. <p style="text-align: center;">KGOTSA</p> <p>O kwadile polelo e le 1 e e tsamaelanang le setlhogo a dirisitse lekopanyi.</p>	<p><u>Ikgatholose diphoso tsa mopeleto.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O kwadile dipolelo di le 2 tse di senang diphoso tsa matshwao a puiso le sekgala mo gare ga mafoko. • Mopeleto o o nepagetseng.